

**Prijedlog uputstva za upotrebu**

**MASTIJET FORT**  
Intramamarna suspenzija  
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet International B.V.  
Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija  
Podnositelj zahteva: Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH  
Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo

**IME LIJEKA**

Mastijet Fort

Intramamarna suspenzija

za upotrebu u veterinarstvu

**KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Injectable (oil suspension) containing 200,0 mg tetracycline-hydrochloride, 250,0 mg neomycin in the form of sulfate, 28,0 mg bacitracin, 10,0 mg prednisolone and up to 8,0 g carrier.

**INDIKACIJE**

Intramamarna primjena kod krava u laktaciji za liječenje kliničkog mastitisa uzrokovanih osjetljivim mikroorganizmima (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp* -S agalactiae, *S. Uberis*, *S. Dysgalactiae*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Actinomyces pyogenes* – ljetni mastitis”).

**KONTRAINDIKACIJE**

Poznata alergija na tetracycline, bacitracin, neomycin ili prednizolon je absolutna kontraindikacija.

**NEŽELJENA DEJSTVA**

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

**CILJNE VRSTE**

Mliječne krave u laktaciji.

**DOZIRANJE, METOD I NAČIN PRIMENE**

Intramamarna primjena jedne šprice po zaraženoj četvrti vimenja svakih 12 sati.

Maksimalni tretman iznosi četiri primjene. Prije upotrebe treba u potpunosti izmesti zaraženu četvrt. Djelomično ili potpuno skinuti poklopac sa kraja mlaznice brizgaljke, u zavisnosti od toga da li se vrši djelomično ili potpuno umetanje. Pažljivo umetnuti mlaznicu u otvor sise. Polako istisnite cijeli sadržaj brizgaljke u sisu.

**KARENCA**

Meso i iznutrice krava : 64 dana.

Mlijeko: 15 muža (7,5 dana ukoliko su muže svakih 12 sati).

## **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Čuvati na temperaturi koja ne prelazi 25°C.

Nakon otvaranja vrećice: iskoristiti preostale šprice okom 48 sati.

## **POSEBNA UPOZORENJA**

Proizvod se dobro podnosi kada se primjenjuje intramamarno u preporučenim dozama.

### ***Posebne mjere predostrožnosti za upotrebu kod životinja:***

Ovaj proizvod je namijenjen za upotrebu tokom laktacije i može se koristiti tokom gravidnosti. Nepravilna upotreba proizvoda može povećati učestalost bakterija otpornih na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.

### ***Posebne mjere predostrožnosti koje treba preuzeti lice koje daje veterinarsko-medicinski lijek životinjama:***

Lica alergična na tetraciklin, neomicin ili bacitracin trebaju izbjegavati kontakt proizvoda sa kožom. Tetraciklin, neomicin ili bacitracin mogu izazvati preosjetljivost (alergiju) nakon ubrizgavanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Alergijske reakcije na navedene tvari mogu povremeno biti ozbiljne. Ako se nakon izlaganja pojave simptomi, kao što je osip kože, trebate tražiti pomoć doktora i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

### ***Upotreba tokom gravidnosti iii laktacije:***

Mastijet Fort je namijenjen za upotrebu tokom laktacije i tokom gravidnosti. Istraživanja na laboratorijskim životinjama nisu proizvela dokaze embriotoksičnih i/ili teratogenih efekata.

## **POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

## **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-24/17-2160/19 J.B.; od 18. Ofebruara 2020. godine.

## **OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** Kutija s 20 injektora od 8 g i 20 maramica za brisanje.

**Rok upotrebe:** Lijeka zapakovanog za prodaju: 15 mjeseci.

**Način izdavanja:** Na veterinarski recept.

**ATCvet kod:** QJ51RV01

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International B.V.; Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH; Tešanska 24 A, Sarajevo